

Buka ya Tlhatlhobo


MOPHATO

3

SETSWANA

PUO YA GAE

KGWEDITHARO 3





Buka ya Thatlhobo

MOPHATO 3 | KGWEDITHARO 3

SETSWANA

Diteng

KGWEDITHARO 3: DINTLHA KAKARETSO	2
KGWEDITHARO 3: DITEKO TSA PMT	3
FOROMO YA TSHEKATSHEKO YA KGWEDITHARO 3	11
LENANEO LA TLHATLHOBO LA KGWEDITHARO 3	13



KGWEDITHARO 3

Dintlha Kakaretso

Bukana e e akaretsa diteko tsa puiso ya molomo ka thelelo le thulaganyo ya tlhatlhobo ya KGWEDITHARO 3.

Tsweetswee gakologelwa gore Bukana ya Tlhatlhobo ya Kgweditharo 1 & 2 e akaretsa dipampitshana tsa direkoto tsa PMT. Gape e akaretsa ditaelo tsa gore diteko di dirwe jang le gore dipholo tsa tsone di dirisiwe jang





Kgweditharo 3: Diteko tsa PMT

NHLRP PMT

Puo: Setswana

Teko 3.3.A

Khopi ya morutabana

Medumo e 60 / Metsotswana e 60

e	k	N	i	F	5
g	P	u	r	h	10
r	š	a	M	o	15
d	s	J	w	L	20
I	k	o	A	s	25
t	f	E	u	ô	30
O	f	b	y	r	35
ê	U	m	d	w	40
ts	tl	ph	D	H	45
ng	y	o	u	tšh	50
tsh	mm	tlh	aa	kg	55
ee	ph	tš	th	nn	60

MOPHATO 3 | KGWEDITHARO 3: DITEKO TSA PMT

NHLRP PMT

Puo: Setswana

Teko 3.3.A

Khopi ya morutwana

Medumo e 60 / Metsotswana e 60

e	k	N	i	F
g	P	u	r	h
r	š	a	M	o
d	s	J	w	L
I	k	o	A	s
t	f	E	u	ô
O	f	b	y	r
ê	U	m	d	w
ts	tl	ph	D	H
ng	y	o	u	tšh
tsh	mm	tlh	aa	kg
ee	ph	tš	th	nn

MOPHATO 3 | KGWEDITHARO 3: DITEKO TSA PMT

NHLRP PMT

Puo: Setswana

Teko 3.3.B

Khopi ya morutabana

Mafoko a 60 / Metsotswana e 60

kago	agela	pego	lekala	loma	5
bogela	puiso	poloko	bofela	bosweu	10
khubu	mpona	dijalo	ntwa	gagwe	15
tšhaka	ngwana	polelwana	selonyana	kgaogana	20
pagama	kgabola	dipodi	khubama	tshosa	25
nkgisa	tlhoga	tsibosa	bontsho	kgatlhega	30
sekgwa	pompo	ntlo	lwela	nkwe	35
mphaila	nkgwana	dintlhwa	dimpana	ntlwaela	40
mokwalo	ngwedi	bošwa	rojwa	bonnye	45
ntšhwa	kgwatha	dipitsa	ronkgwa	dintweng	50
reetsana	makgakga	dinšwa	setshwantsho	ntšhwafatsa	55
seêla	mokgwa	monnye	kgwela	nkgwana	60

MOPHATO 3 | KGWEDITHARO 3: DITEKO TSA PMT

NHLRP PMT

Puo: Setswana

Teko 3.3.B

Khopi ya morutwana

Mafoko a 60 / Metsotswana e 60

kago	agela	pego	lekala	loma
bogela	puiso	poloko	bofela	bosweu
khubu	mpona	dijalo	ntwa	gagwe
tšhaka	ngwana	polelwana	selonyana	kgaogana
pagama	kgabola	dipodi	khubama	tshosa
nkgisa	tlhoga	tsibosa	bontsho	kgatlhega
sekgwa	pompo	ntlo	lwela	nkwe
mphaila	nkgwana	dintlhwa	dimpana	ntlwaela
mokwalo	ngwedi	bošwa	rojwa	bonnye
ntšhwa	kgwatha	dipitsa	ronkgwa	dintweng
reetsana	makgakga	dinšwa	setshwantsho	ntšhwafatsa
seêla	mokgwa	monnye	kgwela	nkgwana

NHLRP PMT

Puo: Setswana

Teko 3.3.C

Khopi ya morutabana

Go buisa ditemana / metsotswana e 60 & 180

Ka Mosupologo Tiro o ne a tsaya kgetsana ya gagwe a tabogela kwa sekolong. O ne a itumeletse kgaisano e kgolo ya mabelo ya Labotlhano mo a bileng a lebala dijo tsa gagwe tsa motshegare mo tafoleng.	11 21 32 37
Ka nako ya dijo ke fa mala a ga Tiro a duma ka tlala. O ne a nna ka fa tlase ga setlhare se segolo a bogele bana ba bangwe ba ja.	53 66 69
Tsala ya gagwe Neo a lemoga gore o hutsafetse. “Dijo tsa gago di kae?” a botsa.	80 85
“Ke di lebetse kwa gae,” Tiro a araba a swabile.	95
Neo a nyenya mme a natha borotho ba gagwe ka bogare. “A re je mmogo,” a rialo. A mo abela gape le leungo le lengwe la gagwe.	106 119 122
Ka Labotlhano e ne e le nako ya kgaisano ya mabelo e kgolo. Tiro le Neo ba ema mo moleng mmogo le ba bangwe ba mophato wa 3. Fa phala e lela, Tiro a ragoga. O ne a ba etile pele!	134 146 161 163
A utlwa mongwe a goa kwa morago. Neo o ne a kgopilwe ke leje. Lengole la gagwe le ne le tswa madi.	175 185
Tiro a ema, a boela morago go thusa Neo. A mo tshegetsa go fitlha kwa moleng wa go fetsa. E ne e le ba bofelo fela bana ba bangwe ba ne ba ba akgola.	197 211 219
Mo maitsiboeng, Tiro a tlotlela rraagwe ka ga kgaisano. Rraagwe a nyeba, “Ga o fenya lebelo, fela o fentse se se gaisang.”	228 240 241
Tiro a nyeba. O ne a tthaloganya gore rraagwe o kaya eng.	253



NHLRP PMT

Puo: Setswana

Teko 3.3.C

Khopi ya morutwana

Ka Mosupologo Tiro o ne a tsaya kgetsana ya gagwe a tabogela kwa sekolong. O ne a itumeletse kgaisano e kgolo ya mabelo ya Labotlhano mo a bileng a lebala dijo tsa gagwe tsa motshegare mo tafoleng.

Ka nako ya dijo ke fa mala a ga Tiro a duma ka tlala. O ne a nna ka fa tlase ga setlhare se segolo a bogele bana ba bangwe ba ja.

Tsala ya gagwe Neo a lemoga gore o hutsafetse. “Dijo tsa gago di kae?” a botsa.

“Ke di lebetse kwa gae,” Tiro a araba a swabile.

Neo a nyenya mme a natha borotheo ba gagwe ka bogare. “A re je mmogo,” a rialo. A mo abela gape le leungo le lengwe la gagwe.

Ka Labotlhano e ne e le nako ya kgaisano ya mabelo e kgolo. Tiro le Neo ba ema mo moleng mmogo le ba bangwe ba mophato wa 3. Fa phala e lela, Tiro a ragoga. O ne a ba etile pele!

A utlwa mongwe a goa kwa morago. Neo o ne a kgopilwe ke leje. Lengole la gagwe le ne le tswa madi.

Tiro a ema, a boela morago go thusa Neo. A mo tshegetsa go fitlha kwa moleng wa go fetsa. E ne e le ba bofelo fela bana ba bangwe ba ne ba ba akgola.

Mo maitsiboeng, Tiro a tlotlela rraagwe ka ga kgaisano. Rraagwe a nyeba, “Ga o fenya lebelo, fela o fentse se se gaisang.”

Tiro a nyeba. O ne a tshaloganya gore rraagwe o kaya eng.

NHLRP PMT

Puo: Setswana

Teko 3.3.D

Khopi ya morutwana: Teko tlhaloganyo e e kwalwang

Tshwaya karabo e e siameng

1. **Tiro o lebetse eng kwa gae?**
 - a. *kgetsana ya sekolo*
 - b. *dijo tsa gagwe*
 - c. *ditlhako tsa go taboga*
2. **Neo o abetse Tiro eng ka nako ya dijo?**
 - a. *apole le matute*
 - b. *borotho bo bo feletseng*
 - c. *halofo ya borotho ba gagwe le leungo*
3. **Mo kgannyeng eno, Neo o thusitse Tiro. Tiro le ena a thusa Neo. Seno se kaya eng ka ga ditsala?**
 - a. *Ba thusana fela go amogela sengwe.*
 - b. *Ba a thusana go rarabolola mathata.*
 - c. *Ba rata go taboga go gaisa go ja.*
4. **A o akanya gore Tiro o dirile sentle ka go tlogela lebelo gore a thuse Neo?**
 - a. *Ee, gonne go thusana go botlhokwa go gaisa go fenyela lebelo.*
 - b. *Nyaa, gonne a ka bo a fentse lebelo.*
 - c. *Nyaa, gonne Neo o ne a batla gore Tiro a fenye.*
5. **Kgannyana eno e re rutila eng?**
 - a. *Go thusa tsala go botlhokwa go gaisa.*
 - b. *Re nne kelotlhoko gore re gata eng.*
 - c. *Re tshole dijo fa re ya kwa sekolong.*

Tlatsa dikarabo

6. **Kgaisano ya mabelo e ne e le neng?**
Kgaisano ya mabelo e ne e le ka _____.
7. **Neo o wisitwe ke eng?**
Neo o kgopilwe ke _____.
8. **O akanya gore ke ka ntlha ya eng fa Tiro a ne a swaba fa a bua le Neo?**
Ke akanya gore o ne a swaba gonne _____.
9. **A o akanya gore Tiro ke setabogi se se gaisang?**
Ke akanya gore Tiro e ne e le/ e ne e se setabogi se se gaisang gonne _____.
10. **Rraagwe Tiro o ne a kaya eng fa a re Tiro o fentse se se gaisang lebelo?**
Ke akanya gore rraagwe o ne a kaya gore _____
_____.
11. **A o akanya gore rraagwe Tiro ke rre yo o molemo?**
Ke akanya gore rraagwe Tiro o molemo/ ga a molemo gonne _____

_____.

NHLRP PMT

Puo: Setswana

Teko 3.3.D

Khopi ya morutabana: Teko tlhaloganyo e e kwalwang

Tshwaya karabo e e siameng (5 maduo)

1. **Tiro o lebetse eng kwa gae?**
 - a. *kgetsana ya sekolo*
 - b. *dijo tsa gagwe* ✓
 - c. *ditlhako tsa go taboga*
2. **Neo o abetse Tiro eng ka nako ya dijo?**
 - a. *apole le matute*
 - b. *borotho bo bo feletseng*
 - c. *halofo ya borotho ba gagwe le leungo* ✓
3. **Mo kgannyeng eno, Neo o thusitse Tiro. Tiro le ena a thusa Neo. Seno se kaya eng ka ga ditsala?**
 - a. *Ba thusana fela go amogela sengwe.*
 - b. *Ba a thusana go rarabolola mathata.* ✓
 - c. *Ba rata go taboga go gaisa go ja.*
4. **A o akanya gore Tiro o dirile sentle ka go tlogela lebelo gore a thuse Neo?**
 - a. *Ee, gonne go thusana go botlhokwa go gaisa go fenyela lebelo.* ✓
 - b. *Nyaa, gonne a ka bo a fentse lebelo.*
 - c. *Nyaa, gonne Neo o ne a batla gore Tiro a fenye.*
5. **Kgannyana eno e re rutila eng?**
 - a. *Go thusa tsala go botlhokwa go gaisa.* ✓
 - b. *Re nne kelotlhoko gore re gata eng.*
 - c. *Re tshole dijo fa re ya kwa sekelelong.*

Tlatsa dikarabo (10 maduo)

6. **Kgaisano ya mabelo e ne e le neng?**
Kgaisano ya mabelo e ne e le ka Labotlhano. (leduo le le 1)
7. **Neo o wisitwe ke eng?**
Neo o kgopilwe ke leje. (leduo le le 1)
8. **O akanya gore ke ka ntlha ya eng fa Tiro a ne a swaba fa a bua le Neo?**
Ke akanya gore Tiro o ne a tlhabiwa ke ditlhong gonne a sa tshola dijo.
Ke akanya gore o ne a swaba gonne o ne a sena dijo tsa motshegare.
Ke akanya gore Tiro o ne a tlhabiwa ke ditlhong go kopa dijo.
(maduo a le 2)
9. **A o akanya gore Tiro ke setabogi se se gaisang?**
Ke akanya gore Tiro o ne a tlhabiwa ke ditlhong gonne a sa tshola dijo.
Ke akanya gore Tiro ke setabogi se se gaisang gonne o ne a ragoga jaaka rokete.
Ga ke akanye gore Tiro ke setabogi se se gaisang gonne ga a leka go fenyela lebelo.
(maduo a le 2)

10. Rraagwe Tiro o ne a kaya eng fa a re Tiro o fentse se se gaisang lebelo?

Ke akanya gore Tiro o ne a tlhabiwa ke ditlhong gonne a sa tshola dijo.

Ke akanya gore Tiro o tla nna le tsala ya mmatota.

Ke akanya gore o ne a kaya gore Tiro o ikgapetse tlotlo mo go Neo le bana ba bangwe.

(maduo a le 2)

11. A o akanya gore rraagwe Tiro ke rre yo o molemo?

Ke akanya gore Tiro o ne a tlhabiwa ke ditlhong gonne a sa tshola dijo.

Ke akanya gore rraagwe Tiro o molemo gonne o ruta Tiro go nna tsala e e molemo.

Ke akanya gore rraagwe Tiro ga se rre yo o molemo gonne ga a rute Tiro gore a fenye.

(maduo a le 2)



Foromo ya Tshekatsheko ya Kgweditharo 3

NHLRP PMT

Puo: Setswana

Mophato 3 Kgweditharo 3

Foromo ya Tshekatsheko

Medumo 3.3.A	Diphoso tse di nyalanang	Palogotlhe	Mafoko 3.3.B	Diphoso tse di nyalanang	Palogotlhe
e			kago		
k			agela		
N			pego		
i			lekala		
F			loma		
g			bogela		
P			puiso		
u			poloko		
r			bofela		
h			bosweu		
r			khubu		
š			mpona		
a			dijalo		
M			ntwa		
o			gagwe		
d			tšhaka		
s			ngwana		
J			polelwana		
w			selonyana		
L			kgaogana		
I			pagama		
k			kgabola		
o			dipodi		
A			khubama		
s			tshosa		
t			nkgisa		
f			tlhoga		
E			tsibosa		
u			bontsho		
ô			kgatlhega		

MOPHATO 3 | FOROMO YA TSHEKATSEKO YA KGWEDITHARO 3

NHLRP PMT Puo: Setswana Mophato 3 Kgweditharo 3 Foromo ya Tshekatsheko					
Medumo 3.3.A	Diphoso tse di nyalanang	Palogotlhe	Mafoko 3.3.B	Diphoso tse di nyalanang	Palogotlhe
O			sekgwa		
f			pompo		
b			ntlo		
y			lwela		
r			nkwe		
ê			mphaila		
U			nkgwana		
m			dintlhwa		
d			dimpama		
w			ntlwaela		
ts			mokwalo		
tl			ngwedi		
ph			bošwa		
D			rojwa		
H			bonnye		
ng			ntšhwa		
y			kgwatha		
o			dipitsa		
u			ronkgwa		
tšh			dintweng		
tsh			reetsana		
mm			makgakga		
tlh			dinšwa		
aa			setshwantsho		
kg			ntšhwafatsa		
ee			seêla		
ph			mokgwa		
tš			monnye		
th			kgwela		
nn			nkgwana		



Lenaneo la Tlhatlhobo

Mophato 3 Kgweditsharo 3

Thulaganyothuto ya Ngwaga e e tlhabolotsweng e naya sekao se se theilweng mo Tlhatlhobong ya Sekolo (SBA) kgweditsharo nngwe le nngwe. Go ya ka se, bokgoni jo bo latelang le dirutwa di tshwanetse go tlhatlhabiwa mo Kgweditsharong ya 3:

KAROLO	TIRO
 Go Reetsa le go Bua	Go naya dikakantshe tsa go rarabolola mathata a dipalo tsa mafoko. Go anela kgang e e nang le tshimologo le bokhutlo.
 Medumopuo	Go kwala mafoko ka nepo a dirisa bokgoni ba medumopuomo mo tekong e e sa rulaganngwang le mo ditirwaneng tsa go kwala.
 Go buisa le go tlhaloganya	Buisetsa kwa godimo go tswa mo bukeng ka maemo a gagwe. O dirisa mafoko a a tlhagelelang gantsi, bokgoni ba go sekaseka le go tlhaloganya go bopega ga mafoko. O a ikelatlhoko fa a buisa, go lemoga mafoko le go a tlhaloganya. O reetsa le go sekaseka setlhangwa go: • Araba dipotso tse di tlhamaletseng • O dira ponelopele • O baya ditiragalo tsa setlhangwa ka tatelano e e nepagetseng • O dira diphopholetso tsa kitso • O dira dikatlholo
 Mokwalo	O kgona go kopolola mo patitšhokong, mo bukeng ya puiso le matlharetiro. O bopa ditlhaka ka nepo, go kwala mokwalo o o tshwaraganeng le go tlogela sekgala mo gare ga mafoko.
 Go kwala	Go kwala maitlhamelo a mefuta e e farologaneng: bukatsatsi, lekwalo le kwalo ya go tlhalosa sengwe. Tiriso ya puo: go kwala dipolelo, go dirisa matshwaopuo, dipaka le makopanyi.

SEKAO SA TIRO YA TLHATLHOBO

- Ditiro tseno tsa tlhatlhobo di diretswe go bopa karolo ya NHLRP.
- Fa go tlhokega, diteko tsa PMT tsa NHLRP di akareditswe jaaka karolo ya lenaneo la tlhatlhobo.
- Ditiro tseno tsa tlhatlhobo di ka dirisiwa jaaka di ntse kgotsa tsa fetolwa go tsamaelana le ditlhokego tsa Kgaolo.



Go Reetsa le go Bua

Go anela kgang e e nang le tshimologo le bokhutlo.

Go naya dikakantsho tsa go rarabolola mathata a dipalo tsa mafoko.

Tirwana 1

- Go elatlhoko gore a barutwana ba tsaya karolo ka nako ya dipalo.
- Mo tsamaong ya kgweditharo, bitsa morutwana mongwe le mongwe go abelana ka tharabololo ya palo ya mafoko.

Tirwana 2

- Dira seno ka Laboraro ka nako ya go Reetsa le go Bua mo bekeng ya 2, 4 le 6.
- Dirisa lenaanethuto la NHLRP mmogo le ditshwantsho tsa kgang ya maitlhamelo tse di leng mo Bukapuisong.
- Bolelela barutwana gore fa ba anela kgang, ba tshwanetse go:
 - Anele kgang ka tatelano e e siameng: se se diragetseng lwa ntlha, se se latelang le sa bofelo.
 - Bue dilo gangwe: ba seka ba ipoeletsa.
- Tlhatlhoa morutwana mongwe le mongwe o dirisa ruburiki e e latelang,

RUBURIKI	LEGATO 1	LEGATO 2	LEGATO 3	LEGATO 4
Tharabololo ya dipalo tsa mafoko	Morutwana o palelwa ke go abelana ka tharabololo ya palo ya mafoko le fa a thusiwa ke morutabana.	Morutwana o kgona go abelana ka tharabololo ya palo ya mafoko fa a kopiwa go dira jalo.	Morutwana ka gale o ithaopa go abelana ka tharabololo ya dipalo tsa mafoko. Morutwana ga a rate go boeletsa se se setseng se builwe.	Morutwana ka gale o ithaopa go abelana ka tharabololo ya dipalo tsa mafoko. Morutwana o bua ka thelelo le ka go itshepa.
Popego le tatelano	Morutwana o anela bonnye jwa kgang ka tatelano e e fosagetseng.	Morutwana o anela bontlhanngwe jwa kgang ka tatelano e e nepagetseng.	Morutwana o anela bontsi jwa kgang ka tatelano e e nepagetseng.	Morutwana o anela kgang ka tatelano e e nepagetseng.
Thelelo	Morutwana o okaoka gangwe le gape, o kgaotsa lobaka lo lo leele, kgotsa o boeletsa bontsi jwa se se buiwang.	Morutwana o okaoka gangwe le gape, ka dinako tse dingwe, o kgaotsa go sekae, kgotsa o boeletsa dingwe tsa dilo tse di buiwang.	Tlhagiso ya morutwana go le gantsi e na le thelelo, a okaoka fela gangwe kgotsa gabedi, a kgaotsa kgotsa go boeletsa go se kae.	Morutwana o okaoka gangwe le gape, o kgaotsa lobaka lo lo leele, kgotsa o boeletsa bontsi jwa se se buiwang.



Medumopuo

Go kwala mafoko ka nepo a dirisa bokgoni ba medumopuomo mo tekong e e sa rulaganngwang le mo ditirwaneng tsa go kwala.

Tirwana

- Dira se mo Dibekeng 2–7 ka nako ya dithuto tsa Medumopuo ya Labotlhano.
- Dirisa dithuto tse di neetsweng mo Thulaganyong ya go Ruta ya NHLRP.
- Tlhatlhoba teko nngwe le nngwe ya mopeleto le piletso ka tsela e e latelang:
 - a. Naya leduo le le 1 mo lefokong lengwe le lengwe la a le 5 le le peletilweng sentle. (Maduo bogolo: 5)
 - b. Simolola ka maduo a le 7 a polelo ya piletso. Ntsha 1/2 ya maduo mo phosong nngwe le nngwe. (Maduo bogolo: 7)
 - c. Rekota dipholo tsa beke le beke tsa morutwana mongwe le mongwe go tswa mo palogotlheng e e ka nnang teng ya maduo a le 12.

Go balelela dipholo tsa kgweditharo

- Tlhakanya dipholo tsa morutwana mongwe le mongwe tsa diteko tse 6 mmogo.
- Arola ka 6 go bona palogare ya morutwana.
- Go ya kwa bofelong ba kgweditharo, lekola dibuka tsa go kwalela tsa barutwana. Ela tlhoko ditirwana tsa mopeleto le tsa go kwalela.
- Tlhatlhoba morutwana mongwe le mongwe o dirisa ruburiki e e latelang.

RUBURIKI	LEGATO 1	LEGATO 2	LEGATO 3	LEGATO 4
Palogare ya beke ya mopeleto le piletso	0–3 maduo	4–6 maduo	7–9 maduo	10–12 maduo
Tiriso ya kitso ya medumopuo e e nepagetseng mo ditirwaneng tsotlhe tsa go kwala	Morutwana ka gale o dira diphoso tsa mopeleto mme o dirisa mafoko a a mmalwa fela fa a kwala.	Morutwana ka gale o dira diphoso tsa mopeleto mme o dirisa mafoko a a mmalwa fela fa a kwala.	Morutwana o dirisa mafoko a a lekaneng fa a kwala mme dira diphoso tsa mopeleto di le mmalwa.	Morutwana o na le tiriso ya mafoko e e atologileng mme o dira diphoso tsa mopeleto ka sewelo.



Puiso

Buisetsa kwa godimo go tswa mo bukeng ka maemo a gagwe.

O dirisa mafoko a a tlhagelelang gantsi, bokgoni ba go sekaseka le go tlhaloganya go bopega ga mafoko.

O ikelatlhoko fa a buisa, go lemoga mafoko le go a tlhaloganya.

Tirwana

- Dira seno kwa bofelong ba kgweditharo.
- Dirisa Teko ya PMT ya NHLRP: 3.3.C
- Bitsa barutwana ka bongwe go dira teko ya PMT, go ya ka ditaelo.
- Kwala dipholo tsa PMT tsa morutwana mo Letlhareng la Rekoto ya PMT.
- Tlhatlhoba morutwana mongwe le mongwe o dirisa ruburiki e e latelang,

RUBURIKI	LEGATO 1	LEGATO 2	LEGATO 3	LEGATO 4
Dikgono tsa go dumisa mafoko	Maduo a morutwana a PMT a kwa tlase gosene fa a bapisiwa le Selekanyo sa Puiso sa Bosetšhaba.	Maduo a morutwana a PMT a kwa tlase gosene fa a bapisiwa le Selekanyo sa Puiso sa Bosetšhaba.	Maduo a morutwana a PMT a fithela Selekanyo sa Puiso sa Bosetšhaba.	Maduo a morutwana a PMT a fithela Selekanyo sa Puiso sa Bosetšhaba.
Go itekola ga bokgoni jwa go buisa	Morutwana ga a kgone go lekola bokgoni jwa gagwe jwa go buisa gotlhelele.	Nako nngwe morutwana o a emisa, mme a buise lefoko kgotsa polelo gape gore a kgone go itshiamisa kgotsa go e tlhaloganya.	Morutwana o emis kgapetsa, mme o buisa lefoko kgotsa polelo gape go itshiamisa kgotsa go e tlhaloganya.	Morutwana o buisa ka thelelo. Fa morutwana a ka kgaratlha, o a lemoga mme o itshiamisa ka bonako.



Go tlhaloganya

O reetsa le go sekaseka setlhangwa go:

- Araba dipotso tse di tlhamaletseng
- O dira ponelopele
- O baya ditiragalo tsa setlhangwa ka tatelano e e nepagetseng
- O dira diphopholetso tsa kitso
- O dira dikatlhola

Tirwana

- Dira seno kwa bofelong ba kgweditharo (Puisokaelo ka ditlhopha).
- Dirisa teko ya PMT 3.3.D (teko tlhaloganyo e e kwalwang) mo tirwaneng e.
- Direla barutwana dikhopi tsa teko.
- Netefatsa pele gore o weditse teko ya PMT 3.3.C le barutwana botlhe.
- Buisetsa barutwana teko ya PMT 3.3.C
- Buisetsa dipotso kwa godimo mme o tlhalose gore di arabiwe jang.
- Kwa bokhutlong phutha matlhare a barutwana go a tshwaya.
- Dirisa dikarabo tse di neetsweng e le karolo ya teko ya PMT mo bukeng ya ditlhatlhobo.
- Dirisa lenaneothalo la phetolelo le le fa tlase go fetolela mo maemong a mangwe.

Palogotlhe	LEGATO
1 - 2	1
3 - 4	2
5 - 6	3
7 - 8	4



Mokwalo

O kgona go kopolola mo patitšhokong, mo bukeng ya puiso le matlharetiro. O bopa ditlhaka ka nepo, go kwala mokwalo o o tshwaraganeng le go tlogela sekgala mo gare ga mafoko.

Tirwana

- Dira seno mo kgweditharong yotlhe ka nako ya dithuto tsa Mokwalo.
- Dirisa dithuto tse di neetsweng mo Thulaganyong ya go Ruta ya NHLRP.
- Ka nako ya dithuto, tsamayatsamaya mme o ele tlhoko bokgoni jwa Mokwalo jwa barutwana.
- Go ya kwa bofelong jwa kgweditharo lekola tswelopele ya Mokwalo mo dibukeng tsa barutwana.
- Tlhatlhoba barutwana o dirisa ruburiki e e latelang.

MOPHATO 3 | LENANELO LA TLHATLHOBO

RUBURIKI	LEGATO 1	LEGATO 2	LEGATO 3	LEGATO 4
Go bopa ditlhaka tsa mokwalo o o tshwaraganeng	Ditlhaka dingwe ga di a bopiwa sentle kgotsa ka nepagalo.	Bontsi jwa ditlhaka ga di a bopiwa sentle kgotsa ga di a bopiwa ka nepagalo.	Ditlhaka di bopilwe ka nepagalo mme go tlhokomelwe bophepa.	Ditlhaka di bopilwe ka nepagalo le bophepa.
Bogolo ba ditlhaka bo tihomameng	Bogolo le go tlogela diphatlha mo magareng ga mafoko ga go a tihomama.	Bogolo le go tlogela diphatlha mo magareng ga mafoko ga go a tihomama ka dinako dingwe.	Bogolo le go tlogela diphatlha mo magareng ga mafoko go le gantsi go tihomame.	Bogolo le go tlogela diphatlha mo magareng ga mafoko go tihomame.



Go kwala

Go kwala maitlhamelo a mofuta e e farologaneng: bukatsatsi, lekwalo le kwalo ya go tlhalosa sengwe.

Tiriso ya puo: go kwala dipolelo, go dirisa matshwaopuo, dipaka le makopanyi.

Tirwana

- Tlhatlhoba barutwana ka gale mo kgweditharong, o ela tlhoko tse di latelang:
 - Beke 3-4**
Mofuta wa kwalo: Lekwalo
Tiriso ya puo: phegelwana
 - Beke 5-6**
Mofuta wa kwalo: Go tlhalosa sengwe
Tiriso ya puo: Matlhaodi
 - Beke 7-8**
Mofuta wa kwalo: Bukatsatsi
Tiriso ya puo: Makopanyi
- Mo ditirwaneng tsotlhe tsa go kwala, ela tlhoko popego ya dipolelo, matshwaopuo le tiriso ya dipaka.
- Dirisa dithuto tse di neetsweng mo Thulaganyong ya go Ruta ya NHLRP.
- Kwa bofelong ba beke 2, 4, 6 le 8 mo thutong ya Labotlhano, phutha dibuka tsa barutwana go di tlhatlhoba.
- Tlhatlhoba barutwana o dirisa ruburiki e e latelang.

MOPHATO 3 | LENANELO LA TLHATLHOBO

RUBURIKI	LEGATO 1	LEGATO 2	LEGATO 3	LEGATO 4
Go kwala bukatsatsi	Morutwana o kgaratlha ka mokgwa wa go kwala bukatsatsi, tiriso ya puo le diteng.	Morutwana o kgaratlha ka mokgwa wa go kwala bukatsatsi, tiriso ya puo le diteng.	Morutwana o kgaratlha ka ntlha e le nngwe ya go kwala bukatsatsi, tiriso ya puo le diteng.	Morutwana o kgona go dirisa mokgwa le diteng tsa go kwala bukatsatsi.
Go kwala lekwalo	Morutwana o kgatlha ka ga sebopego, diteng le go dirisa puo mo lekwalong.	Morutwana o kgatlha ka ga dilo dingwe tsa sebopego, le go dirisa puo ya tlotlo mo lekwalong	Morutwana o kgatlha ka selo se le sengwe sa sebopego, le go dirisa puo ya tlotlo mo lekwalong	Morutwana o dirisa sebopego, diteng le puo mo lekwalong ka nepagalo.
Kwalo ya tlhaloso	Ditlhaloso tsa morutwana ke tsa seomodiro ebile ga di kgatlhe.	Ditlhaloso tsa morutwana ke tsa seomodiro ebile ga di kgatlhe. Fela di ka tokafala.	Ditlhaloso tsa morutwana di a kgatlha ebile go na le dintlha tsa maitlhamelo.	Ditlhaloso tsa morutwana di akanyeditswe ebile di a kgatlha.
Popego ya polelo le tiriso ya makopanyi	Morutwana o dira diphoso gantsi tsa popego ya polelo. O dira maiteko a mannye kgotsa ga a dire gotlhelele go dirisa makopanyi.	Morutwana o dira diphoso dingwe tsa popego ya polelo. O leka go dirisa makopanyi ka dinako tse dingwe, le fa go ka nna le diphoso.	Morutwana o na le go dira diphoso tsa popego ya polelo. O simolola go dirisa makopanyi mo mokwalong wa gagwe.	Morutwana o aga dipolelo tsotlhe ka tshwanelo. Moithuti o tsenya tiriso ya makopanyi ka katlego mo mokwalong wa gagwe.
Go kwala: Matshwao a puo	Morutwana o kgaratlhela go dirisa ditlhakakgolo le dikhutlo ka nepagalo, le fa a tshegediwa.	Morutwana o dirisa ditlhakakgolo le dikhutlo ka nepagalo fela o kgaratlha ka matshwao a mangwe a puo.	Ka dinako dingwe morutwana o dirisa matshwao a puo otlhe a a rutilweng ka nepagalo.	Go le gantsi morutwana o dirisa matshwao a puo otlhe a a rutilweng ka nepagalo.
Tiriso ya dipaka	Morutwana o kgaratlha go dirisa dipaka ka nepo.	Morutwana o dira diphoso di le mmalwa tsa dipaka.	Morutwana o dira diphoso tsa dipaka ka sewelo.	Morutwana o dirisa dipaka ka nepo ka dinako tsotlhe.

